

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'60</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. <sup>s</sup> atrassats des 2. <sup>a</sup> tom....	<b>0'66</b>	"
Id. id. des 1. <sup>a</sup> tom....	<b>0'07</b>	"

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	<sup>(3 mesos.... 0'85</sup>
1 any.....	<sup>3'25</sup>
Dins Espanya...	<sup>(3 mesos.... 1'00</sup>
1 any.....	<sup>3'50</sup>
A Ultramar y s'Estrangè..	<sup>(3 mesos.... 1'00</sup>
1 any.....	<sup>5'50</sup>

## ES CAPELLÁ MORO DE SA LLONJA.

(CONTINUACIÓ.)

Ara calculau voltros quina pena no passaria el bòn sacerdot vejents maretjat y tirat al mitx d'aquells cans llopés, près dins cadenes, amb sos balindraïns plens de porqueria, sense calses d'estàm ni sabates amb sivella, sense mocadó de daus ni capsa de tabach de pols, sense breviari, ni bossa, ni uyeres, ni solidèo, perque tot ley havian fét sauvatge aquells marinés pirates; y estant ademés à ració de *cuscús*, mal menjat, mal begut, amb una barba de malalt moridó y amb so pensament fics en sa séua naboda y en s'infantó qu'estava per arribá y en so mal temps en que sa mare rebría sa triste nòva del seu captivatge, y en ses ultres y resultes qu'es sentiment li podría dí; sense contá es farest pervenir que veyá devant ell d'una vida de trabay y de misèria, amb esperances pòques de que ses almoynes de bones personnes poguessen arribá may à essé bastantes per treurerló d'aquell purgatori qu'anava à passá en vida.

Com tenia un còr tan gran no es desesperava per axó tirant es cap per ses parets, ni es llamentava, ni heu donava à n'els uys; sinó qu'amb suma paciència tot heu oferia à Deu en desagradi de ses séues culpes y pecats, pregant à la divina Providència que'l tragüés en bé d'aquell llaberinto d'amargures en qu'es veyá aficat, qu'ell prometía si tornava à Mallorca en salvament aná à veure sa Moreneta de Lluch à peu descals, dejuná nou dies à pá y aygo y resá un enfilay de Pare-nostros à La Sanch Preciosa y un caramull de Crèdos y Salves al Sant Cristo de Santa Eulalia y à la Mare-de-Deu de la Mercè que son dues figures de lo més miraculos qu'es puga desitjà.

¡Bernadet! Corre à s'armari y düm s'ampolla des resòlis que jo ja comèns à tení es cañó de sa gargamella un poch resech de tant de conversá, y axó qu'enca no he arribat à la mitat des cuento. ¡Viva! Axó m'agrada; qu'els atlots sian

llests y rebents com un piñol de cirera. ¡Jesuset!... Y si gustau, voltros, aquí teniu es bòtil; ensumaulí es tap ara que ja tenim al pòbre Capellá de sa Llonja en tèrra de mòros sense sobre si hey fará mòrt y vida acabant per estirarhi els potons, ó si'l tornarem à veure prest à sa tèrra de ses ensaymades qu'es lo que ell més somia. Axí es el mon, y sempre serà mon. Sabém ahont som nats y no sabém ahont hem de caure sechs ó deixá sa pell. Tornem à n'es cuento.

L'ondemá qu'eran à Algé, es patró y es capellá y tota sa marineria ben guardada per mòros de rey, y amb unes carres de sentenciats estavan al mitx de sa plassa anomenada el *Xotco* esperant que passás qualcú de qui ha dalt que s'enamorás d'ells y en pagás pròu bòns dobles. Perqu' heu de sobre qu'els mòros maldement professen distinta religió de sa nostra, son tan devòts del dineret com noltros mateixos, encara que ses monedes tengan creu com els duros de columna que los agradan ferm y los còsta pena s'escupirlós en tenirlós estojats.

—¡Vaja una mala desgracia qu'es estada sa nostra! (digué es patró.)

—¿No seria més gròssa desditxa si mos haguessen escabetxats? (contestá es capellá.)

—Vòl que li diga, que no sé que mos hauria convengut més! ¡Jo m'affluxaría de prendre per no triá, tan gròs veitx qu'ha d'essé es festé que mos espera!

—Tocau, patró. Mentre hey ha vida hey ha esperansa. Per ara no podém dí altre cosa més que tot sía per amor de Deu. Aconhortemmós. ¡Tants n'hi ha qu'estan pitjós que noltros!

—Conhort de molts, conhort de bessies. Jo lo que voldría sobre es, si ha de durá molt aquesta soleyada. Tròb qu'axó ja no son hèrbes, perque comèns à está torrat y frís per altre part de veure es méu paradé quin serà. Bé; que bò, no esper qu'heu sía may. Massa estona fa que coneix els arrambatges y ses males entraïnes d'aquests cans de bòu.

—Comanem à Deu que mos don sòrt, que ningú sap ahont té sa séua ventura.

—No crech que la tropigám per aquestes aygos, pare capellá.

—Teniu paciència. ¡Qui sap!

—Més m'estimaria corre un temporal à palo sech que caure baix del podè des milló mòro d'aquesta tèrra del dimoni.

—¡Jesús, Sant Antoni! Patró: no digueu desbarats.

—A ne què! Jo tench sa sanch que'm bull y ja estich fora còrda; y quant pens en lo que mos espera ni sé que 'm fas, ni sé que metjench.

—Tocau. Teniu paciència.

—Teniu paciència que la Mare Prio-  
ra en tenia y la batculavan!

—Mirau. Per allá veitx compareixe un estòl de gent, y será fàcil que mos compren aviat.

—Bé va. Mal camí, passarló prest. A fé via, anam. ¡O bus, ó barro!

—Y ell pareix qu'entre 'ls que s'aturan à ecsaminarmós, n'hi ha de molt ben vestits.

—¡Axó no vòl! ¿Que no sap que diu es mòro? «Fassém de seños mentres tant qu'els catius mos fan es Moll nòu.»

—¿No heu reparat aquell mòro jove de quina manera mos mira?

—Massa qu'heu veitx. Posaria missions per ses seños que guip que qualcun de noltros ja té billet.

—¡Deu fassa la séua santa voluntat!

En efècte: un mòro que per s'acompanament que portava se coneixia à la llego qu'era d'els més principals de la ciutat, va parlá una estoneta amb so corsari qu'havia feta sa presa; y aquest, després d'haverlo saludat fent una gran reverència fins à tocá amb so front en tèrra, s'arrambá al capellá, li llevá ses cadenes que duya y li digué:

—Venturós *marabut*. Bòn amo has ensopegat. Vetén depressa amb ell y pòsa esment en ses feynes per ferme quedá bé, que ben pagat t'en vas. Si Mahoma me deixava vendre els altres marinés al mateix prèu que t'he venut à tú y al patró, te jur per l'Alcorán sagrat que no faria pús prèses de mallorquins.

Es capellá doná una estreta de mans al patró y parti cap-baix derrera un moragás com una torre que'l menava à cas seu amo.

Abans de passá endavant vos dech havé de dí qu' els mòros no menjan casi gens de pá, sinó una casta de pasteta ó farineta que li diuen *cuscús*, que si el tastaveu vos faría òy y vos giraría es ventrey demunt devall, perque per nol-tros es un menjá molt xarèch y repugnant. Heu de sebre també qu'à un capellá li diuen un *marabut*; y que l'*Alcorán* es la sagrada Escritura séua, dictada per aquell condemnat de Mahoma, qu' es el fals profeta qu' ells més adoran després de Deu. Contan, no sé si es vè o mentida, qu' es seu sepulcre, qu' es de ferro, está dins una mesquita de la Mèca; y s' aguanta en lá, com sa jaya Miquèla, per mèdi d' una pedra imán que l' estira y qu' está aficada dalt d' una volta del temple. Allá hey van cad'añy peregrinant els mòros à milenás, y en haverhí estai tres vegades creuen que ja son sants en vida y que tenen segú s' aná al cèl cap dret. També vos diré que no cregueu que l' cèl d' els mòros sia com es nostro. No: ells tenen un cèl, ó pensan tenirló, que'n lloch d' àngels bey ha atletes guapes y rosses, molt enamoradisses, per l'estil de na Tonina sa cuhidora que tant agrada à n' En Nofret. Però deixém aná aquesta questió per no mòure cassos que dòrmen, y torném à n' es capellá que l' hem deixat que s' en anava *rinxo*, *rinxo*, à cas seu amo, acompañat d' un gròs moraco, y tot carregat de paciència y resignació.

Després de tressà fòrsa de còstes empinades y fòrsa de carrerons amb voltas de ferradura y fòrsa d' embants de llenam vermey, arribaren devant una casa de parets de tòpies altes y fosques sense emblanquiná que tenian finestres amb gelosies y una volada de teulada casi tan ampla com sa de La Sala de Ciutat.

Trobaren una portella, entraren per una portassa, atravessaren un parey de portals, se féren endins, tocaren à una pòrta, obriren un portell per veure qui era y un portelló perque passasen; y després d' atravesá altres portetes y portams de cent mil castes, y archs, y corredós, y galeries, no pararen fins que arribaren à una gran clasta plena de llimoneres y rosés, enrevoltada de columnetes primes y mostretjades com ses que noltros coneixém amb so nom de *coronelles* y amb un brolladó molt preciós à su al mitx.

Tot lo qu' aquella casa tenia de triste per defòra heu tenia de rica y d' alegre per dedins, à causa d' els hermosos mosaics de colós amb qu' estavan forrades totes ses parets y de ses moltes y rares escultures qu' adornavan els portals y ses sotilades.

Per hontsevuya allá dins s' hi trobaven mòros armats que duyan uns vestuaris molt richs y estraüs, y manetjavan una espècie de sàbres que los diuen *cimitarres* y tenen una fuya tota d' acé ben trempat molt ampla y lluenta que

fa feredat es mirarlè, perqu' amb un ventay pòt tayá un homo en redó. A una part de s' entrada varen veure uns quants alarbs coló de sutja, veslits amb una ròba de brinet molt fina, y armats amb unes llances llargues com à fitores que los deyan *azagayes*. Mes endins trobaren un' altre casta de biduins coló de còure, lletjos y magres, amb un cabey curt y embuyat com si fos llana negre, que duyan una túnica blanca com la tèfa de sa neu y un cinturó vermey. Per sa clasta véren passá un' altre mèna de mòros alts, blanxs, y grassos, ben afeytats de barba, cap y clotell, y vestits amb ròbes fines y turbants de seda; y allá à s' enfront hey havia un ecsèrcit de negrets de Guinèa amb sos uys gròssos y ses dents ben blanques, qu' estavan prenguent la fresca y jugant p' els corredós de sa clasta. ¿Que no hey devia havé cap dòna? pensareu voltros à l' hora d' ara suposat que jo no n' anomén cap. Ydò, es cert. Vos dich que aquesta vegada l' endevinau y xapau de mitx à mitx. No n' hi havia cap, al manco que la vessen que fés nòsa y ballumes per allá esmitx, perqu' els mòros son molt gelosos y les tenen més tanques, gordades, estojades y posades dins vaseta que sa seu mateixa marròta d' els doblés. Si n' trobau una per nat señal que vaja d' una casa à sa veynada no veys més qu' una bubòta amb xoquins que mostra un uy viu y negre per una retxillera des mantell, y més aviat diríau qu' es un bolich de ròbes de tota casta de colós qu' una famella, perque de tot te traio manco de dòna. Els negres de Guinèa son els qui les guardan y per aquest motiu los cercan que sían ben fèys y amb uns morros de quatre sòles. Com més lletjos son, més bon prèu-ne pagan; y si aquí no hey hagués papé blanch vos diria còses que voltros vos escarrufaríau de sebrerlès. Però torném à n' es capellá qu' es lo que més mos interessa per ara.

Totduna qu' arribaren dins sa clasta, es moragás li doná dos negrets per conta seu y li va dí que s' en anás amb ells y que no passás ànsia de res ni tengués pò de que li fessen cap endemesa ni mal tracte. Es dos negrets el menaren dins una cambra fosqueta, molt ben parada y tan rara y hermosa al mateix temps qu' es capellá romangué embabayat. Figurauvós voltros una sala gran com sa tafona, sense cap finestra, tapada de volta, amb sa claró qu' hey entraua per una casta de foradets en forma d' estrelles, uberts en gran nombre à sa treginada, y amb escalons per tota sa vorera del voltant de sa cambra. S' enretjolat era de pedres menudes molt precioses de tot coló formant dibuixos y al mitx hey havia un brolladó y una pica de pedra viva. Allá el féren despuyá de cap à pèus y l' aficaren en pèl dins de sa pica, l' ensabonaren y després frega que frega, renta que renta amb una es-

pònja fina y blanca fins que l' deixaren més net que ses flors y més fresch qu' una camarròtja. Valga qu' era s' estiu y es capellá hey passava gust amb aquelles esquitades y fregades, que si arriba à essè semblant funció dins s' hivern hauria aplegat una pipida tan fòrta que li hauria bastat y sobrat per fé els elems y anarsen à veure Sant Pere y no s' en hauria cantat pus gall ni gallina del pobre capellá. Però tengué ventura que feya molta caló aquell dia y es ditxós bañy fonch per ell una gloria no esperada. Quant va estar net, l' afeytaren, li feren sa corona, li posaren es cap ple d' olis de bones olós, li pentinaren després dins un' altre cambra milló que sa primera, ahont s' hi veia una bona llitera y molts de coixins de seda tirats p' en terra. Allá li posaren una camia de batista de lo més fi, calses y calsons blanxs de lo milló, y uns altres calsons amb bufes de seda, al estil de Mallorca, de coló de pansa, una bona faixa de torsal vermeya, un bon jach de paño coló blau turquí y un turbant amb gran nombre de pedres fines engastades qu' era cosa de lo més preciós.

(Continuarà.)

PEP D' AUBENA.

### A NOSTRA SEÑORA DE LLUCH.

Dalt la muntanya d' Escorça  
Posareu gran fonament  
Per alsá un monument  
De pedra que may se corcà.

De Fé féren l' esplanada,  
Y ses parets del casat  
D' Esperansa y Caritat  
En la Vèrge Inmaculada.

De llavòrs cent mil proheses  
Se contan de Vos, Maria;  
Tots els pòblos, nit y dia  
Publican vòstres grandeses.

De Palma y d' els demés pòblos  
De Mallorca sa nostra Illa,  
Vòstra morada senzilla  
Visitan pòbres y nòbles.

Y es tanta la pietat  
Que teniu de vòstros fills  
Que los guardau de perills  
En tota calamitat.

Avuy, que pèste horrorosa  
Ha aparescut dins Espanya,  
De dalt sa vòstra muntanya  
Gordau aquesta illa hermosa.

Recordauvós de la Vòstra  
Sacrosanta protecció;  
Feys que tal tribulació  
No venga may per ca-nòstra.

Alcansaunos, Vèrge amada,  
Que ses virtuts més divines  
Brillan com à pèrles fines  
En nòstra patria dorada.

Y en obsèqui del gran dia  
De vòstra festividat,  
Conseguimons, jo, María!  
Fé, Esperansa y Caritat.

¡Oh, Vèrge Santa de Lluch!  
Vos sou sa nòstra esperansa;  
Donau valor y confiansa  
A tot esperit poruch.

Feys qu'à Vos puga vení  
Tota persona estraviada  
Y à tota ànima malvada  
Manaula en el bòn camí.

Curaumos, Vèrge condreta,  
De sa Virtut amb ses flòs,  
Mes que sa pèste del còs  
Sa pèste de sa animeta.

Que si tenim sana rèl  
Dins el mon, Santa Maria,  
Podrem contemplar un dia  
La vòstra glòria en el Cèl.

P. G. F.

## XEREMIADES.

Hem rebut des Govèrn de Provincia y repartit entre personnes varies, els deu exemplàs de ses «Instrucciones y preceptos higiénicos para prevenir el desarrollo del cólera morbo asiático» que tengué s'atenció de remetremós. Es un gran servici prestat en es públich en ses circumstancies actuals p'els tres professors que l'firman Don Josep Gonzalez Cepeda, Don Domingo Escafí y Don Marian Aguiló, y per la digne Autoritat que l'ha manat imprimí.

També hem rebut un Prospekt de ses escoles del Col·legi d'Inca, espresiu de s'enseñansa que s'hi dona y del Professorat à qui está encomanada. Al temps de donarlós les gracies los desitjám gran prosperitat.

El Real Col·legi de la Puresa de María Santíssima ha tengut s'atenció d'enviarmós una Memoria que conté un eloquent discurs lletgit per Don Tomás Rullan Pvre. y Vicari general d'aquesta diòcessis que demostra ses ventatges de s'educació que se dona en dit Col·legi; una relació d'alumnes premiades; algunes poesies que foren lletgides durant s'acte de distribució de prémis en el qual assistí el Ecselentíssim é Il-lustríssim Sr. Bisbe de Mallorca; una relació de ses obres de costura que contingué sa derrera exposició del any 1882 y es Retratament de dit Col·legi, tot lo qual

fa qu'aquesta Memoria sia un llibret curiós y útil, convenient d'essè vist p'els pares y mares que tenen fiyes que instruï i educá.

Donam les gracies à ses dignes persones qu'están al devant de dit Establiment, per s'atenció usada en vés de aquesta Redacció.

Demà es sa fira de Felanitx, y per poch qu'es temps heu consenti, es regulá qu'hey haja molta concorrència, y que no hey falt ví novell. Segons diuen sa verema no ha retut gayre. Sòls en tenen una mitat de lo qu'era regulá que cohissen.

Cridam s'atenció de s'Alcalde de Palma sobre lo convenient que seria que per cèrts carrés de Ciutat no'n poguesen passá els carruatges més qu'amb una sola direcció, per evità disputes que se promouen cada dia entre els carretés.

Els carrerons que principalment reclaman aquest bon ordre son tots aquells que son travessies d'un carré principal à un altre casi galbat; per exemple totes ses que des carré de Sant Miquèl passan à sa Capelleria ó carré des Sindicat, y ses que d'aquest van à sa Ferrería ó carré de s'Esparteria. Com totes elles son vies concorregudes per causa de sa Porta de Sant Antoni y sa Plaça, cada instant hey som à s'havé de reculá un carreté ó altre, després de mitj' hora de baraya y crits; y en so recula qui més heu paga son ses cases d'es carré aquell, que rēben ses sorrasades de ses cubes.

Pareix que ses aygos d'aquesta setmana han estat generals y gròsses en diferents punts. Després d'una primavera plouera es vengut un estiu més plové y pareix que s'otono comènsa també plové.

Deu fassa que sia bò p'és pagés, però lo qu'es fins ara es estat tant de ploure perjudicial à sa verema y à ses figues, perqu'es ví no fará grau ni hey ha hagut ocasió de secá ses figues.

S'Ajuntament hauria de passá revista à tots els carruatges públics y diligències, perqu'hi ha molts que no poden servir de cap casta. Diligència hey ha qu'està plena de goteres y quant plou es pitjó p'els passatges que si anaven dins un carro sense envelá. D'altres n'hi ha qu'estan plenes de brutó fins en es punt de poderlos rascá es seròl amb un guinavet y gracies encara si un no hey replega qualche bitxo petit de aquells que sòlen mostrá dins una llanüerna màgica. D'altres que duan totes ses mòlles croxides y fermades amb còrdes. Creysmós, es cosa ja massa fa-

resta per no ferne un gròs càrrec à s'Autoritat que les consent.

Cercant un remey assegurat en quantre des cólera, varen trobá els qui el cercavan, à un llibre d'un sabi aleman metge ó curandero, sa siguent recepta:

Extracte d'òr, 500 unses.

Sulfat d'antipatge tres ròves.

Cloruro personal, sis id.

Tot axò se mescla y empaqueta amb un tren d'aquells que corren com es vent, conduint es malalt à 500 llegos enfora d'hont hey haja cólera, y mentre s'afich amb política y no fumi tabach de s'estanch, està assegurat.

Llástima que sa medecina sia tan cara y gracies que no la vénen els potecaris.

¿No anareu dissapte passat à veure s'inauguració des nou gran magatzém de màquines de cosí, que sa viuda Banqué y n'Emilio es seu fiy, han ubert à n'es carré d'Odon-Colom?

¿Ni heu passat de llavones ensá per dit carré sòls per veure sa bellesa d'aquella botiga, arrenglada amb tant bon gust com senzillès?

Ydò, no heu vist cosa bona.

Heu de pensá y creure que sa festa qu'es va fé amb motiu d'obri aquesta nova botiga, va essè de lo més alt de punt. Una música tocava à n'es carré; sa botiga era per mirá amb tants de llums dedins y defòra; ramells de flors embalsamavan aquell conjunt de belleza; y lo més hermos era veure tanta variedat de màquines per sastres, modistes, sabatés, guarnicionés, y per totes ses aplicacions en qu'antes s'empleava sa guya, fins y tot per brodá de trenes y per fé traus, posades en moviment per un mèdi molt senzill y més engiñós, qu'es jove mecanich amb que conta la casa per si s'es mesté fé qualche reparació, va ideá.

Passau que no vos n'apanadireu; y si vos vénen ganes de comprá cap màquina, hey poreu aná à uys cluchs, perqu'allá vos servirán bé y no vos enganarán; y vos podem assegurar qu'amb tota amorositat, vos enseñarán à manejá sa màquina.

Y no tan sòls axò, sinó qu'en tot temps y à qualsevol hora vos treurán de dificultats, perqu'es una casa arrelada que sempre ha tengut y té à molta de honra quedá bé. Amb una paraula: allá trobareu bò, barato y assegurat lo que haureu mesté; y no vos donarán gat per llebre, ni figues per llenternes, ni robiols estantissos.

Lo que vos recomanám es que no equivoqueu sa botiga. Es una qu'està devant sa de *La Azucena*, gran, de dos portals, y que té s'enretjolat de daus blanxs y negres.

De segú que benehireu s'havé seguit es nostre consej y vos donareu s'enhó-

rabòna, com noltros la donám à sa casa Banqué per s'estreno des nou magatzem y per ses pròves d'estimació qu'amb aquest motiu ha rebut aquests dies.

## Á LA CIENCIA.

Te sent, oh ciencia, y baix ton jou viuria  
Si tu no'm dasses ales voladores  
Per fendir l'ample espay, y en poques hores  
Fer meu lo mon y ab ell la llum del dia.

Ab tu jo so un gegant que s'obra vía  
Entre serres y onades bramadores:  
Assí faig corre mil loconiotores,  
Allá vapors que'l llamp no seguiría.

Res me lliga, res dupto, res m'espanta,  
Tu'm portas fins à Deu, oh vera ciencia,  
La causa descubrint de cent mistèris,  
Y à vegades te crech tant y tant santa  
Que't faria un altar en ma conciència  
Més gran que'l mar, que'l cèl, que'l hemisfèris!

CLAUDI OMAR Y BARRERA.

## COVERBOS.

No sabent com fé doblés un jovenet qu'estodiava à Mahó, ó deya qu'estodiava, à un tio que de quant en quant havia enviat à n'es nebó alguns doblets per gastos estraordinaris, li escrigué dientlí:

«Tio; Sa méua respetable patrona, à qui vos conexieu y que tan bé me cuydava, es mòrta: era tota sola en el mon: enviaume doblés per podé ferlí s'enterró modestament. Es un acte humanitari; dispensaumé.»

El tio, que sabia ben bé qu'es nebó de tot feya ménos estodiá, y qu'en lloch de patrona mòrta per qui necessitava es doblés era per anà de ses séues, li contestà:

«Sent molt sa desgracia, nebó, però no puch prendre candela à n'es séu enterró y ménos pagarla. Me sap greu per qu'haurás d'enterrá sa patrona per dins ses cases de joch, que solen da qualche carabassa per devés es Juñy.»

\*\*

Una dona se queixava de qu'es séu marit no la tractava com se merexia.

—¿Qu'hey deys vos à n'axó? (preguntaren à s'homo.)

—Que té rahó: si la tractás com se mereix, ja faria estona seria à n'es Cementèri.

\*\*

A una reunió: cadascú conta es fets y miracles de sa séua propia vida.

Un militar havia contat ses séues campanes.

Un viudo sa lluna de mèl.

Un actor els séus elogis.

—¿Y vosté? (preguntá sa señora de la

casa à un cessant qu'els escoltava à tots molt tranquilment.) ¿No mos conta qualche cosa?

—Señora, (respongué à la fí,) jo no tench que contá.... ni una pesseta.

\*\*

—Mèstre: miracle serà que trèga sa grossa de sa rifa, (deya un fadrí de sabaté sense deixá sa feyna.)

Heu repetí deu vegades seguides, fins qu'à la fí li preguntá es mèstre:

—¿Quin número tens?

—¿Jo? cap.

—Ydò, ¿com vols trèure sa grossa?

—Per axó dich que serà un miracle.

\*\*

—¿Per que pòses aquesta pesseta dins sa butxaca des calsons des téu amo? (preguntá un company d'un criat que espaumava sa roba des séu seño.)

—Per veure fins hont arriba sa séua honradés.)

—¡Ah! vaja... No m'esposaría jo à fé lo mateix amb so méu.

—¿Per qué?

—Perque sa señora li paupa ses butxaques cada dia.

\*\*

—¡Ola! ¿que tal? ¿estás trist?

—Sí.

—Ydò, parla: vuy compartí amb tú ses téues penes.

—Mira: deixém cent reals; en dech doscents y....

—¡Ah! axó no es una desgracia, sinó un conta.

\*\*

Un viudo deya, volguent da tal vegada un testimoni d'estimació à sa mòrta:

—Tots els decapvespres vaitx à n'es Cementèri ahont está enterrada sa méua dona per assegurarmé de que quant tornaré à ca-méua no hey ha d'essé per mourém un escandol.

## EPIGRAMES.

Un pagès que feya riure  
Quant estava per criat  
Amb un seño de Ciutat  
A son pare volgué escriure.  
Sa carta feya Don Pere  
Y ell li deya: —¡S'en recòrt!  
Per mon pare escriga fòrt,  
Qu'es més sort qu'una cantéra.

Una dòna mal garbada  
Se volgué fé retratá,  
Quant es retrato mirá  
De ràbia feya flamada.  
Y li digué en tò formal  
Son marit, qu'era caxista:  
—¡No té culpa es retratista  
Qui la té, es s'original!

MESTRE GRINOS.

## PORROS-FUYES.

## SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Na Pereta Omà té reims sense embarcà.

SEMLANSES.—1. En qu'els uys li lluen.

2. En que dona mal senal.

3. En que forada.

4. En qu'es Blanca.

XARADA.—Pa-pa-rra.

PREGUNTA.—Perque fa pô à n'es qui la té, y à n'es qui l'abordan.

CAVILACIÓ.—Bosch.

FUGA.—Aquesta qu'es de petita

Y que balla d'assentat;

Qu'es de bona veritat:

S'espina quant neix ja pica.

ENDEVINAYA.—Un corch de fava.

## GEROGLIFICH.

: + I I I E N N  
ECSEMÉ.

## SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla un mul à un canó?

2. ¿Y una cucuyada à un'atlòta que balla bê?

3. ¿Y un cuyné à un escarabat?

4. ¿Y un grí à una gàbia?

## XARADA

Sa primera sílaba es

Una nòta musical;

Sa segona també heu es;

Y sa tercera es igual;

Y es méu tot es un verb

En mallorquí molt usual.

## CAVILACIÓ.

## PERÍ GEL

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

ELL.

## FUGA DE VOCALS.

P.nt. q'. p.nt. n. P.nt.

q'. s p.nt. b.n. p.nt.d.

p.r.. s p.nt. d.s.d.t.x.d.

s. 's t.r. n. f.r. h.nt. p.nt.

T.m.. s. p.nt. r.m.nt.

n. 't d..x.s m.y d'. p.nt.

m.y s. p.nt. h.s d. d.x.

p.rq. 'q..ll q.. m.lt n. p.nt.

. b. s.l f.r. d. p.nt.

. s. p.nt. s.l rr.

## ENDEVINAYA.

Tan al uy me duys

Sense essè mal eyna

Que me feys fé feyna

Poñintmè p' els uys.

(Ses solucions dissapte qui cé si som vius.)

## CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

Datisi:—Lo remés no pòt aná.

G. M.—Idem eadem idem.

B. P.—A L' IGNORANCIA no li agradan bragues.

J. F.—Gracias mil per lo remés. Heu publicat totduna qu'hey haja lloch.

27 SETEMBRE DE 1884

Estampa d'En Pere J. Gelabert.